

Job creation • Education • Health • Quality basic services • Human settlements & local government • Ethical and developmental state • A better Africa and World

Vuk'uzenzele

Produced by: Government Communication & Information System (GCIS)

English/Sesotho

Phato Kgatiso 2



GBVF's lifelong effects on children

Page 5




Banyana Banyana inspires future soccer stars

Page 16

JOB INSIDE:

Dr Nndanganeni explores the galaxy



■ Dr Rendani Nndanganeni loves researching the impact of radiation on aviation.

More Matshediso

Nearly 10 years of tertiary study and a passion for physical science earned Dr Rendani Nndanganeni (33) her dream job as a space science researcher at the South African National Space Agency (SANSA).

SANSA is a government agency that reports to the Department of Science and Technology, and is part of the worldwide network of space weather centres and magnetic observatories. It plays an important part in monitoring the near-Earth space environment.

In simple terms, the agency works mainly with satellites.

After completing matric in rural Limpopo, Dr Nndanganeni's decade of tertiary

• Cont. on Page 2



ALSO AVAILABLE ON:



@VukuzenzeleNews



Vuk'uzenzele

National Orders nomination information inside.



FREE COPY NOT FOR SALE

Ditlamorao tsa GBVF bophelong kaofela ba bana

GBVF E KABA le kgatello e matla bophelong, kgolong le matlafalong ya ngwana.



Allison Cooper

Bana ba holelang malapeng a renang Tshebediso ya Dikgoka e Itshetlehileng Hodima Bong le Dipolao tsa Bomme (GBVF) hangata ba hola ba ikgalala.

Hona ke ho ya ka Ngaka Dudu Ngubeni, e leng nga ka ya malapa Lefapheng la Bophelo bo Botle Gauteng, ya netefaditseng hore mafuta kaofela ya GBVF e hatikela ditokelo tsa bana.

GBVF e bua ka tshebediso ya dikgoka e tobileng mang le mang kapa diholpha tsa batho, ho itshtlehole ho diphapang tsa bong. "GBVF ke ntho e bohloko lefatshe ka bopphara mme e a tshosa hoyo kamoo e atileng ka teng mona Aforka Borwa," ho rialo Ngaka Ngubeni.

"Nahana feela hore peto le tshebediso ya dikgoka mme leng di etsang baneng.

Hodima dikotsi tsa mmele le mathata a ho tshwenyeha maikutlong tse ka lebisang ho ho ipolaya, ho ntse hona le mathata a metse, sekgo le ho qhelelwa ka thoko, o buile jwalo.

Kameho e nkang nako e telele

Sekgahla sa GBVF baneng se fapaneng ho ya ka mabaka a fapaneng, a jwaloka tlhaho le phethaphetho ya bohloko ba tlhekefetso. Dikgatello

tse ding tse ka hara malapa, tse jwaloka motswadi ya sa pheleng hantle bokong kapa ya nang le bothata ba tshebediso ya dithethefatsi, di ka baka sekgahe se matla baneng.

GBVF e ka ba ka dipuo, mmele, motabo kapa kelello.

"Bana ba ba kotsing e kgolo ya maikutlo le bothata ba maitshwaro a matle, ho sa kgathalletsehe hore ba ne ba hlekefetswa ka ho otolloha kapa tjhe," o buile jwalo Ngaka Ngubeni.

"Ke nnate e ngodilweng hantle hore bonnate ke banna, ka kakaretso ba nang le matla a taolo hodima basadi le bana, le ka tshebediso ya dikgoka.

GBVF e hlokisa bana tikolo ho e ba kgontshang ho hola ka nepo le ho bontsha bokgoni ba bona. Ba ka ferekanywa ke tshotleho mme ba ka ithuta ho bona le ho sebedisa dikgoka e le tsela e lokileng ya ho fihella seheo sa bona," o tlatsitse jwalo.

Bana ba batjha ba holang ka tlasa GBVF ba bontsha letshoho, kapa ho fehelwa ho ho holo; kgatello ya maikutlo, ho lahlehelwa ke kgahleho sekolong, metswalleng kapa dinthong tse ding tseo ba neng ba di thabela pejana, bothata ba ho robala, ho kenyelletsa ho phofa kapa ho rotela dikobo; ho befa ho matla; ho kgena kapa ho fetoha ha tsela ya ho ja.

Bana ba baholo ba itshwara

ka tsela e fapaneng. Bashe mane ba ka ntshetsa kgatello ya bona ya maikutlo kantle, ka ho tsohela ba bang matla, ka ho sebedisa dikgoka ho rarolla mathata; kapa ka ho sebedisa tahi kapa dithethefatsi, ho thibela mehopolo le dintho tse ba tshwenyang maikutlo.

Banana bona ba kwalla kgatello ya bona ka hare. Ba ka ikgula setjhabeng, ba ba le letshoho kapa kgatello ya maikutlo; ba sa je ka tshwanelo kapa ho itematsa ka ho itsheha kapa ka ho sebedisa tahi le dithethefatsi.

"GBVF e hlokisa bana tikolo ho e ba kgontshang ho hola ka nepo le ho bontsha bokgoni ba bona."

Sekgahla sa GBVF, han gata, baneng se nka nako e telele, kamora tlhekefetso ka boyona. Ha ba se ba hodile, bana bana ba qetella ba kene dikamanong tse tletseng dikgoka le tlhekefetso. "Dithuto di bontshitse hore bana ba holelang ka hara GBVF ba ka hola ba dumela matleng le ho se lekalekane, dikamanong tsa botho le setjhabeng. Mme ka ho etsa jwalo, ba tswala sebopheho se phedisang seme-

lo sa GBVF," Ngaka Ngubeni o hlasitse jwalo.

Bana ha ba hola e ka ba bona ba etsang diketso tsa GBVF

Siliziwe Mbambo, motshireletsi wa bana eo e leng mosebeletsi wa setjhaba ho tswa Saartjie Baartman Centre for Women and Children (SBCWC), o a dumela. "Ha bophelo bo ntse bo tswela pele, ngwana e ka ba lehlatsipa la GBVF kapa ya ba emong wa ba sebedisang dithethefatsi," o buile jwalo.

Dinyewe tsa SBCWC ke tse kenyelletsang tsa GBVF letsatsi le letsatsi. "Bana ba bangata ba anngwa ka ho otolloha kapa ka ditsela tse ding ke GBVF, e leng ho ba behang kotsing e kgolo.

Setsha sena se bone hape le keketseho palong ya batho ba hlokang ditshebeletso mme GBVF e ka sehlohang," ho rialo Mbambo.

Nyweng enngwe ngwana o ne a batla ho ipolaya ka lebaka la tlhokheho ya tshehetso, lerato le kelohloko ya batswadi. "Batswadi ba ne ba lwana ka matsoho le ka dipolelo mahlong a ngwana enwa. Ka lebaka lena, ngwana o ile a lahlehelwa ke morolo bakeng sa sekolo le ditabatabelo tsa bokamoso ba hae.

Bana ba ithuta boitshwarong ba batswadi. Bashe mane ba ithuta ho bontate ba bona ho sebedisa dikgoka basading.

Banana ba ithuta ho bomme ba bona hore tshebediso ya dikgoka e tlwaelehole mme ke ntho eo ba lokelang ho e mamella. Le ha ho le jwalo, ha se kaofela bana ba phethang mekgwa ena ka ho tshwana.

Ba bang ba leka ka hohle hore ba se phethe diphoso tsena tsa batswadi ba bona hape.

Bana le batjha ba kgahlame-lwang ke GBVF ba lokela ho tlhahlojwa ke motho ya katis-tsweng wa porofeshenale ya sebetsang ka mahloko a boko, mme yena o tla etsa dithlahiso tse hlokehang bakeng sa ka-lafo ya maikutlo le mathata a boitshwaro. Kalafo e ka kenyelletsa theraphi, mme maemong a mang dithhare di ka thusa. Motswadi ya sa sebediseng dikgoka kapa mohlokomedi le yena o hloka tshehetso. ▶

Bakeng sa lesedi le fetang mona ka ho fumana thuso bakeng sa bana ba anngweng ke GBVF, iteanya le GBV Command Centre nomorong ya thuso e sa lefellweng ho:
0800 428 428 kapa kopa mothusi wa setjhaba ho iteanya le wena ka ho penya *120*7867# selefounung ya hao. Hape o ka iteanya le Stop Gender Violence Nomorong ya Thuso ya: 0800 150 150 kapa SBCWC ho: 021 633 5287.